

Na osnovu člana 46 Statuta Univerziteta Sinergija Bijeljina, Senat Univerziteta je na sjednici održanoj dana 19.05.2017. godine usvojio sljedeći:

**Akcioni plan za period (2017-2022)**  
**za mobilnost akademskog osoblja i studenata**  
**na osnovu Strategije o mobilnosti na Univerzitetu Sinergija**

Ambicija Univerziteta Sinergija je da globalna saradnja postane prirodni element svih osnovnih aktivnosti Univerziteta, a da naši studenti i akademsko osoblje razviju globalnu perspektivu, interkulturalnu svijest i neophodne jezičke vještine. Vjerujemo da je jak međunarodni angažman od suštinskog značaja za postizanje ciljeva u pogledu razvoja talenata, obrazovanja, konsultantskih usluga i prenosa znanja, kao što je navedeno u Strategiji mobilnosti Univerziteta.

Mjere za sprovođenje ciljeva mobilnosti će biti predstavljene u sljedećem tekstu. Univerzitet Sinergija, kao univerzitet sa dubokom posvećenošću profesionalnoj izvrsnosti i multikulturalnom uključivanju, dodaje značajnu međunarodnu dimenziju svom radu u planiranom periodu (2017-2022).

1. Da bi proširio saradnju sa visokoškolskim ustanovama širom svijeta, **Univerzitet Sinergija će inicirati kontakt sa brojnim potencijalnim partnerima i ponuditi im bilateralne sporazume o saradnji.** Saradnja treba da bude razvijana (kao što je navedeno u Strategiji) na nivou nastave, kreiranja zajedničkih nastavnih planova i programa, razmjene studenata, kao i na nivou učešća u međunarodnim obrazovnim organizacijama, mrežama i univerzitetskim asocijacijama.
2. Radi održavanja uravnoteženog protoka dolazećih i odlazećih studenata, Univerzitet Sinergija će ponuditi **dovoljan broj kurseva (predmeta) koji bi se realizovali i na engleskom jeziku na prvom i drugom ciklusu studija.** Univerzitet će staviti poseban naglasak na razvoj novih postdiplomskih programa zasnovanih na istraživanju u saradnji sa jednim ili više međunarodnih univerziteta.
3. Jedan od glavnih zadataka Univerziteta Sinergija u narednom periodu biće **promocija međunarodnog iskustva i interkulturalne kompetencije među studentima.** Ovo bi trebalo da se sprovodi kroz niz radionica i sastanaka u organizaciji Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Sinergija, gdje će studenti moći da se sastanu i razgovaraju sa svojim kolegama koji su učestvovali u programima mobilnosti, kao i sa međunarodnim studentima.
4. U cilju pružanja **daljinskog pristupa uslugama za odlazeće studente,** Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Sinergija će ih redovno kontaktirati, što će im omogućiti da se i dalje osjećaju dijelom zajednice Univerziteta čak i kada su u inostranstvu.
5. **Prema izvještajima koje pruža Kancelarija za međunarodnu saradnju, uprava će, u određenom vremenskom periodu, utvrditi i usvojiti neophodne mjere da se obezbijedi uravnotežena mobilnost između dolazećih i odlazećih studenata.**
6. Svi studenti Univerziteta Sinergija treba da imaju mogućnost da u okviru svog studijskog programa u periodu studiranja uključe i obuku završenu u inostranstvu uz mogućnost punog prenosa bodova. Konkretno, kratkoročna mobilnost odgovara manje od 15 ECTS bodova ili tri mjeseca boravka. U tu svrhu, **Univerzitet će ponuditi stručne smjernice svojim studentima**



koje se odnose na planiranje boravka u inostranstvu i uspostaviće jednostavan proces za preliminarno odobrenje prenosa bodova za predmete položene na stranom univerzitetu.

7. Osim toga, **Univerzitet Sinergija će razviti pakete usluga za dolazeće studente** koje uključuju pomoć oko smještaja, boravišne dozvole, procedure prijema na Univerzitet, mentorski program, uvodne kurseve, časove srpskog jezika, karijernog vođenja itd.
8. Takođe, veze između visokoškolskih ustanova i organa nadležnih za prijem, uključujući i komunikaciju i razmjenu informacija, biće ojačane. **Uspostavljanje veza između stranih studenata i državnih organa zaduženih za prijem studenata može da se ostvari preko Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Sinergija.** Proceduralni zahtjevi za mobilnost treba da budu olakšani, što podrazumijeva: rok za postupak, poželjan pristup ambasadama i procedure prijavljivanja za dugoročne vize i boravišne dozvole, jasne informacije o proceduralnim zahtjevima.
9. **Saradnja između relevantnih aktera** (Kancelarija za međunarodnu saradnju, uprava Univerziteta, državni organi, ambasade), **biće poboljšana kroz jasnu podjelu odgovornosti i zadataka** između različitih aktera.
10. **Procedure i sertifikati za primljene studente** koji dolaze sa renomiranih univerziteta i institucija **biće olakšani** na Univerzitetu Sinergija.
11. **Univerzitet Sinergija će obezbjediti internet sajt na engleskom jeziku na kome će objaviti i katalog na engleskom** koji će sadržati sve relevantne akademske i logističke informacije o studijskim programima. Takođe, sve procedure koje se tiču mobilnosti studenata biće objavljene na sajtu na srpskom i na engleskom jeziku.
12. Univerzitet Sinergija će redovno **organizovati Dane otvorenih vrata** kako bi pospiješio interakciju između novopridošlih studenata i studentima koji su pri kraju programa.
13. **Univerzitet Sinergija će osmisliti fleksibilni nastavni program**, za koje će biti moguće tolerisati raspon od 30-60 poena koje kandidat može da osvoji u inostranstvu.
14. Univerzitet Sinergija će vršiti pažljiv odabir partnerskih institucija pri čemu će unaprijed biti provjeravana **usaglašenost studijskih programa.**
15. Kao preduslov za mobilnost i internacionalizaciju, **Univerzitet Sinergija će se zalagati za usavršavanje poznavanja stranih jezika nastavnog osoblja.** S tim u cilju, Univerzitet će sprovoditi fleksibilnu i racionalnu politiku po pitanju jezika i podržavaće svoje predavače u usavršavanju neophodnih jezičkih i interkulturalnih vještina.
16. **Dodatno, Univerzitet će podsticati zaposlene da upoznaju nove kulture, što može biti izazovan, kreativan i fleksibilan zadatak (kako je navedeno u Strategiji).**
17. **Akademsko osoblje Univerziteta Sinergija će učestvovati u aktivnostima koje se odnose na poboljšanje i usaglašavanje nastavnog programa sa nastavnim programima svjetskih visokoškolskih institucija, prepoznatih kao potencijalni partneri u procesu mobilnosti.**

18. Univerzitet Sinergija će na sajtu pružati informacije za svoje studente koje se odnose na finansiranje mobilnosti, stipendije, zajmove i školarine, a koje nude druge zemlje. Takođe će unaprijediti razmjenu informacija koje se odnose na prenosivost nacionalnih stipendija i zajmova.
19. Univerzitet Sinergija će podsticati akademsku razmenu tako što će učestvovati u evropskim projektima vezanim za obrazovanje i mobilnost, kao što su Erasmus i Tempus.
20. Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Sinergija će oformiti i održavati sistem za provjeru kvaliteta, na osnovu koga će se nadgledati studenti iz različitih struka koji odlaze u inostranstvo i ostali indikatori mobilnosti studenata. Rezultati analiza biće predstavljeni upravi Univerziteta s namjerom da budu upotrebljeni za poboljšanje budućih aktivnosti vezanih za mobilnost.
21. Kancelarija za međunarodnu saradnju će konkurisati za članstvo u organizacijama u okviru mreža za razmjenu studenata koje se bave mobilnošću studenata.
22. Univerzitet Sinergija će kao primarni cilj imati da unaprijedi mobilnost akademskog osoblja, putem politike angažovanja mladih predavača, od kojih se očekuje da pokažu interesovanje, da planiraju i/ili su već uspjeli da borave u inostranstvu radi usavršavanja i/ili naučnog istraživanja.
23. Takođe, Univerzitet će posebnu pažnju posvetiti promovisanju međunarodnog iskustva i međukulturalnih vještina među zaposlenima u predstojećem periodu. Zaposleni će redovno biti obavještavani o očekivanjima uprave po pitanju ličnog i profesionalnog napretka.
24. Svi gostujući predavači koji dobiju zvanični poziv da predaju na Univerzitetu Sinergija će imati obezbijeđen smještaj i profesora domaćina koji će im biti na raspolaganju.
25. Akademsko osoblje je u obavezi da preda detaljni izvještaj o odsustvu u naučne/akademske svrhe Kancelariji za međunarodnu saradnju. U izvještaju bi trebalo da budu navedena bar dva nova kontakta ostvarena tokom odobrenog odsustva sa kolegama akademskim radnicima.
26. Komisija za sticanje naučnih zvanja će prepoznati i cijeniti činjenicu da je predavač učestvovao u programu akademske mobilnosti i da je određeni vremenski period proveo u inostranstvu kako bi sproveo istraživanje i/ili radi profesionalnog usavršavanja.

Ovaj Akcioni plan stupa na snagu na dan usvajanja istog i objavljivanja na internet stranici Univerziteta i biće dostavljen svim fakultetima članicama Univerziteta.



PREDSJEDNIK SENATA

prof. dr Milovan Stanišić